



PARLIAMENT
OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TLHAGISA MAIKUTLO

Taletso ya Ditlhagiso le Ditshwaelo tsa Setšhaba

Komitikemo ya Matlotlo e laetsa baamegi le makoko a a nang le kgalhego go romela ditlhagiso tse di kwadilweng ka ga Mametlelelo ya Molaotlhommo wa Melaokakaretso (Go Tlhatswa Madi le Go Lwantsha Thuso ka Madi go Borukhutlhi [B15 – 2026]

Mametlelelo ya Molaotlhommo wa Melaokakaretso (Go Tlhatswa Madi le Go Lwantsha Thuso ka Madi go Borukhutlhi [B15 – 2026] e ikaelela go mametlelela:

- Molao wa Kooperasi Tswalelwa, 1984
- Molao wa Mokgatlho o Senang Morokotso, 1997
- Molao wa Senthara ya Botlhalefi jwa Matlotlo, 2001
- Molao wa Dikhampani, 2008 le
- Molao wa Melawana ya Lephata la Matlotlo, 2017

Molaotlhommo o batla go matlafatsa sisetime ya naga ya Go Tlhatswa Madi le Go Lwantsha Thuso ka Madi go Borukhutlhi (AML/CFT) ka go mekana ditlhaelo tse di setseng tse di supilweng ke Pegelo ya Tshekatsheko e e Kopanetsweng ya Lekokotiro la Dikgato tsa Matlotlo ya Aforika Borwa (FATF), le go tsenyeletsa tsamaiso e e gona ya go baakanya e e kwa setlhoeng sa lenaanepeoleitlho la FATF mo Aforika Borwa ya Diphallane 2025. Gape, dimametlelelo di batla go boloka kelo e e botoka ya Aforika Borwa ya Tshekatsheko e e Kopanetsweng ya Aforika Borwa FATF, eo e digelwang ka Diphallane 2027.

Ditheetso tsa setšhaba ka ga Mametlelelo ya Molaotlhommo wa Melaokakaretso (Go Tlhatswa Madi le Go Lwantsha Thuso ka Madi go Borukhutlhi [B15 – 2026] di tla tshwarwa ka Labobedi, 11 Phatwe 2026.

Ditlagiso di tshwanetse go amogelwa pele ga 12:00 ka Mosupologo, 10 Phatwe 2026.

Bao ba batlang go romela ditlhagiso kwa ditheetso tsa setšhaba ka Labobedi, 11 Phatwe 2026 ba tshwanetse go kopa go dira jalo.

Ditheetso di tla tshwarwa ka Zoom.

Ditlhagiso di tshwanetse go romelwa go Bakwaledi ba Komiti, Rre Allen Wicomb le Moh Teboho Sepanya go awicomb@parliament.gov.za le tsepanya@parliament.gov.za

E rebotswe ke Motl. Ng. MJ Maswanganyi, MP, Modulasetilo: Komitikemo ya Matlotlo (Kokoano Bosetšhaba).

**Palamente – Go sala morago maitlamo a rona go Batho
– Go dira gore tiro ya gago ya isago e nne botoka**